

Paraolimpijski komitet Crne Gore

**Finansijski iskazi za godinu
završenu 31. decembra 2019. godine**

RUKOVODSTVU

PARAOLIMPIJSKOG KOMITETA CRNE GORE

Izveštaj nezavisnog revizora

Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, Podgorica (u daljem tekstu: „POK“), koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31. decembra 2019. godine, bilansa uspjeha za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomena, koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i ostala objelodanjivanja.

Po našem mišljenju finansijski iskazi pružaju istinit i fer prikaz finansijskog stanja POK-a na dan 31. decembra 2019. godine i poslovni rezultat za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu Zakonom o računovodstvu važećim u Crnoj Gori.

Osnov za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) primjenljivim u Crnoj Gori i Zakonom o reviziji. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odjeljku izveštaja koji je naslovljen *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza*. Nezavisni smo u odnosu na POK u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih iskaza u Crnoj Gori i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Ostala pitanja

Revizija finansijskih iskaza POK-a za 2018. godinu nije vršena.

Odgovornost rukovodstva za finansijske iskaze

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinit i fer prikaz finansijskih iskaza u skladu sa Zakonom o računovodstvu važećim u Crnoj Gori i za uspostavljanje takvih internih kontrola za koje se smatra da su relevantne za pripremu finansijskih iskaza, koji ne sadrže materijalno značajne greške, nastale bilo zbog pronevjere ili zbog grešaka u radu.

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti POK-a da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti poslovanja objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira POK ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu alternativu nego da to učini.

Rukovodstvo je odgovorno za nadzor procesa finansijskog izveštavanja POK-a.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza

Naš cilj je sticanje uvjeravanja u razumnoj mjeri o tome da finansijski iskazi, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške i izdavanje revizorskog izveštaja koji sadrži mišljenje revizora.

TPA Audit Tax & Accounting doo

Svetlane Kane Radevic 3, 81000 Podgorica, Montenegro,

Tel.: +382 20 65 62 08,

www.tpa-group.com

Reg. No. 50860972 Central Register of Commercial Entities, TIN 032265614

Albania | Austria | Bulgaria | Croatia | Czech Republic | Hungary
Montenegro | Poland | Romania | Serbia | Slovakia | Slovenia

Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) primjenljivim u Crnoj Gori i Zakonom o reviziji uvijek otkriti postojanje značajno progrešnih iskaza ukoliko postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zborno, uticati na ekonomske odluke korisnika koje su donijete na osnovu ovih finansijskih iskaza.

Kao sastavni dio revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) primjenljivim u Crnoj Gori i Zakonom o reviziji, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizorskih postupaka kao odgovor na te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaoblazjenje internih kontrola.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola POK-a.
- Vršimo ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i na osnovu prikupljenih revizorskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti POK-a da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezanost objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizorskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da POK prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih iskaza, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim iskazima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizorskim nalazima, uključujući i one u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama, koji su otkriveni tokom naše revizije.

Partner na revizorskom angažmanu čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Dušanka Ivović.

Podgorica, 12. mart 2020. godine



TPA Audit Tax & Accounting
d.o.o. Podgorica

D. Ivović

Dušanka Ivović
Ovlašćeni revizor

Popunjiva pravno lice	
Matični broj 02756447	Šifra djelatnosti
Popunjiva	

Naziv: **PARAOLIMPIJSKI KOMITET CRNE GORE**
Sjedište: **PODGORICA**

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01. do 31.12.2019.godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomene-na broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201		214,521	155,076
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202			
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		214,521	155,076
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		(202,881)	(166,354)
50	1. Nabavna vrijednost prodate robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209		(18,520)	(13,256)
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		(40,515)	(24,341)
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		(3,179)	(3,559)
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		(140,667)	(126,270)
	A. POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213		11,640	(11,278)
66	I. FINANSIJSKI PRIHODI	214		1	1
56	II. FINANSIJSKI RASHODI	215		(25)	
	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)	216		(24)	1
67, 68, 691 i 692	I. OSTALI PRIHODI	217		2657	
57, 58, 591 i 592	II. OSTALI RASHODI	218			
	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		2657	
	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220		14,273	(12,349)
690 – 590	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			
	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		14,273	(12,349)
	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223			
	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	224			
	2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	225			
	3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	226			
	4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	227			
	5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	228			
	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229			
721	1. Tekući porez na dobit	230			
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231			
	I. NETO REZULTAT (222+223-229)	232		14,273	-12,349
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			


Obrazac uskladen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U PODGORICA Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Dana, 11/03/2020

[Signature]

Odgovorno lice



Popunjava pravno lice	
Matični broj 02756447	Šifra djelatnosti
Popunjava	

Naziv: **PARAOLIMPIJSKI KOMITET CRNE GORE**
Sjedište: **PODGORICA**

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
na dan 31.12.2019. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napom e-na broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00 (dio)	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	.001			
	B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	.002		55,612	59,741
.012	I. GOODWILL	.003			
.01 bez .012	II. NEMATERIJALNA ULAGANJA	.004			
	III NEKRETNINE,POSTROJENJA,OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	.005		55,612	59,741
020, 022, 023, 026, 027 (dio),028 (dio), .029	1. Nekretnine,postrojenja i oprema	.006		55,612	59,741
024,027(dio), 028(dio)	2. Investicione nekretnine	.007			
021,025,027(dio), 028(dio)	3. Biološka sredstva	.008			
	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)	.009			
030,031(dio), 032(dio), 039(dio)	1. Učešća u kapitalu	.010			
031(dio), 032(dio)	2.Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	.011			
032(dio),033 do 038, 039(dio)	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	.012			
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	.013			
.04	D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	.014			
	E. OBRTNA SREDSTVA (016+017)	.015		3115	490
10 do 13,15	I. ZALIHE	.016			
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	.017		3115	490
20,21,22 osim 223	1. Potraživanja	.018		187	204
223	2.Potraživanja za više plaćen porez na dobit	.019			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	.020			
24	4 Gotovinski ekvivalenti i gotovina	.021		2928	286
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrijednost i AVR	.022			
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	.023		58,727	60,231

	PASIVA				
	A. KAPITAL (102 do 109)	.101		58,504	44,231
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		51,441	51,441
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330,331 i 333	IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	105			
332 i 334	V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	106			
34	VI. NERASPOREDJENA DOBIT/(Gubitak)	107		-7,210	5,139
35	VII. GUBITAK/dobitak tekuće godine	108		14,273	(12,349)
237	VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI	109			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110			
40 (dio)	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	111			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112			
414, 415	1. Dugoročni krediti	113			
41 bez 414,415	2. Ostale dugoročne obaveze	114			
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115			
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116		222	16,000
	I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117			16,000
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	118			16,000
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	119			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	120		222	
45,46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121			
47,48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122			
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123			
40 (dio)	II KRATKOROČNA REZERVISANJA	124			
	E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	125		58,727	60,231


Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Podgorici Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Dana, 11/03/2020

Proje H. B. D.

Odgovorno lice



1. Osnovne informacije

Paraolimpijski komitet Crne Gore (u daljem tekstu: POK) sa sjedištem u Podgorici je asocijacija sportskih organizacija lica sa invaliditetom i ima svojstvo pravnog lica. POK je organizacija koje svoje djelovanje zasniva na načelima paraolimpijskog pokreta i Paraolimpijske povelje Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i na ciljevima razvoja crnogorskog sporta. POK je osnovan preimenovanjem Saveza za sport i rekreaciju invalida Crne Gore rješenjem Ministarstva kulture, sporta i medija br. 06-23292 od 27.08.2007.godine i upisan je u registar Ministarstva sporta i mladih UPI 01-006-2419/2-018 od 13 juna 2019. godine.

Na dan 31. decembar 2019. godine POK ima jednog zaposlenog radnika.

2. Osnova za sastavljanje finansijskih iskaza

2.1 Izjava o usklađenosti

Finansijski iskazi sastavljeni su u skladu sa propisima Crne Gore: Zakonom o računovodstvu ("Sl. list CG", br. 052/16 od 09.08.2016.godine), Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list CG" br. 065/01, 012/02, 080/04, 040/08, 086/09, 073/10, 040/11, 014/12, 061/13 i 055/16), i ostalim podzakonskim aktima.

2.2 Korišćenje procjenjivanja

Sastavljanje finansijskih iskaza u skladu sa primijenjenim okvirom za izvještavanje zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki. koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza. kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na različitim informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih iskaza. a stvarni ishodi se mogu razlikovati od procjena.

Procjene. kao i pretpostavke na osnovu kojih su procjene izvršene. su predmet redovnih provjera. Revidirane računovodstvene procjene se prikazuju u periodu u kojem su revidirane. u slučaju da procjena ima uticaj samo na dati period. ili za period u kojem su revidirane i za buduće periode. u slučaju da revidiranje utiče na tekući i na budući period.

Informacije o oblastima kod kojih je stepen procjene najveći i koje mogu imati najznačajniji efekat na iznose priznate u finansijskim iskazima POK date su u okviru sljedećih napomena:

- Napomena 3(g), 9- Koristan vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme;

2.3 Zvanična valuta izvještavanja

Finansijski iskazi POK su iskazani u eurima (EUR), koji je funkcionalna valuta POK i zvanična valuta u kojoj se podnose finansijski iskazi u Crnoj Gori.

2.4 Stalnost poslovanja

Finansijski iskazi su pripremljeni u skladu sa konceptom stalnosti poslovanja, po kome se pretpostavlja da će POK nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.

3. Pregled značajnih računovodstvenih politika

Računovodstvene politike koje su predstavljene u tekstu koji slijedi su dosljedno primijenjene na sve obračunske periode predstavljene u ovim finansijskim iskazima.

(a) Ostali poslovni prihodi

Prihodi se odnose na prihode od donacija i sponzorstava i priznaju se u bilansu uspjeha.

(b) Poslovni rashodi

Poslovni rashodi uključuju sve troškove direktno vezane za izvršenje osnovne djelatnosti POK-a.

(c) Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Troškove zarada, naknada i ostale lične rashode čine troškovi plata, poreza i doprinosa, i ostala primanja zaposlenih. Doprinosi za zdravstveno, penziono osiguranje i doprinos za nezaposlene u POK priznaju se u bilansu uspjeha kada nastanu. POK angažuje po ugovoru o djelu predsjednika, fizioterapeuta i trenere.

(d) Finansijski prihodi i rashodi

Finansijski prihodi i rashodi najvećim dijelom se odnose na rashode kamata. Kamate nastale po osnovu obaveza obračunate do datuma bilansa stanja (nezavisno od toga da li se plaćaju ili pripisuju iznosu obaveze) iskazuju se u bilansu uspjeha u okviru finansijskih rashoda.

(e) Troškovi pozajmljivanja

Troškovi pozajmljivanja koji se direktno pripisuju nabavci i izgradnji kvalifikovanog sredstva se kapitalizuju. Kvalifikovano sredstvo je sredstvo za koje je potreban značajan vremenski period da bi se pripremilo za svoju namjensku upotrebu ili prodaju. Ostali troškovi pozajmljivanja se priznaju kao troškovi perioda po nastanku.

Troškovi pozajmljivanja koji se ne pripisuju direktno nabavci i izgradnji kvalifikovanog sredstva se iskazuju u bilansu uspjeha upotrebom metode efektivne kamatne stope.

(g) Nekretnine, postrojenja i opreme

/i/ Priznavanje i odmjeravanje

Nepokretnosti, postrojenja i oprema su evidentirane po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i gubitke uslijed obezvređenja.

Izdaci obuhvataju sve troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci datog sredstva.

Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme se knjiže direktno u korist ostalih prihoda. Gubici po osnovu prodaje ili rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme terete ostale rashode.

/ii/ Amortizacija

Amortizacija se prikazuje u bilansu uspjeha u jednakim godišnjim iznosima tokom procijenjenog vijeka trajanja nekretnina, postrojenja i opreme.

Procijenjeni vijekovi trajanja za tekući periode su kao što slijedi:

<u>Opis</u>	<u>Procijenjeni vijek trajanja</u>
Građevinski objekti	50 godina
Oprema	6 godina
Vozila	9 godina

(h) Finansijski instrumenti

(i) Nederivativna finansijska sredstva

POK vrši početno priznavanje kredita i potraživanja i depozita na datum njihovog nastanka. Sva ostala finansijska sredstva (uključujući i obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha) se početno priznaju na datum transakcije na koji POK postaje ugovorna strana u skladu sa ugovornim odredbama. POK isknjižava finansijska sredstva kada ugovorna prava nad gotovinskim tokovima vezanim za sredstvo isteknu, ili kada POK transakcijom prenese sva suštinska prava i koristi vezane za vlasništvo nad finansijskim sredstvom.

Vlasništvo nad prenesenim finansijskim sredstvom koje je POK stvorilo ili zadržava priznaje se kao zasebno sredstvo ili obaveza u izvještaju o finansijskoj poziciji.

Finansijska sredstva i obaveze se netiraju, a neto iznos se prikazuje u bilansu stanja samo kada POK ima zakonsko pravo da netira priznate iznose i kada ima namjeru da izmiri obaveze na neto osnovi ili da istovremeno realizuje sredstvo i izmiri obavezu.

POK klasifikuje nederivativna finansijska sredstva u sljedeće kategorije: nederivativna finansijska sredstva iskazana po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednostima iskazuju kroz bilans uspjeha, finansijska sredstva koja se drže do dospeljeća, krediti i potraživanja kao i finansijska sredstva raspoloživa za prodaju.

Finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednostima iskazuju u bilansu uspjeha

Finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednosti iskazuju u bilansu uspjeha su finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja. Finansijsko sredstvo se klasifikuje u ovu kategoriju ukoliko je pribavljeno prvenstveno radi prodaje u kratkom roku. Derivati se takođe klasifikuju kao sredstva koja se drže radi trgovanja, osim ako su određeni kao instrument zaštite od rizika. Sredstva u ovoj kategoriji su klasifikovana kao tekuća sredstva. Na dan 31. decembar 2019. godine POK nema finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjene u fer vrijednosti iskazuju u bilansu uspjeha.

Finansijska sredstva koja se drže do dospeljeća

Finansijska sredstva koja se drže do dospeljeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeljeća, koja rukovodstvo ima namjeru i mogućnost da drži do dospeljeća. U slučaju da POK odluči da proda značajan dio finansijskih sredstava koja se drže do dospeljeća, cijela kategorija će biti reklasifikovana kao raspoloživa za prodaju. Finansijska sredstva koja se drže do dospeljeća klasifikuju se kao dugoročna sredstva, osim ako su rokovi dospeljeća kraći od 12 mjeseci od datuma bilansa stanja, kada se klasifikuju kao kratkoročna sredstva. Na dan 31. decembra 2019. godine POK nema finansijska sredstva koja se drže do dospeljeća.

Potraživanja iz poslovnih odnosa

Potraživanja predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim rokovima plaćanja, koja se ne kotiraju ni na jednom aktivnom tržištu.

Uključuju se u tekuća sredstva, osim ukoliko su im rokovi dospjeća duži od 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja. U tom slučaju se klasifikuju kao dugoročna sredstva.

Potraživanja se sastoje od potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu i ostalih potraživanja. Potraživanja od kupaca su iskazana po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za odobrene popuste, kao i za ispravku vrijednosti koja je zasnovana na procjeni naplativosti pojedinačnog potraživanja.

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju su nederivatna finansijska sredstva koja su naznačena kao raspoloživa za prodaju i nisu klasifikovana niti u jednu gore pomenutu kategoriju finansijskih sredstava. Posle inicijalnog priznavanja ova sredstva se prikazuju po fer vrijednosti a sve naknadne promjene u vrijednosti, osim obezvređenja i kursnih razlika, se prikazuju u okviru kapitala. Ukoliko se ova sredstva prodaju, dobici akumulirani u kapitalu se reklasifikuju u bilans uspjeha. Na dan 31.decembra 2019. godine POK nema finansijska sredstva raspoloživa za prodaju.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

U bilansu gotovinom i gotovinskim ekvivalentima se podrazumijevaju gotovina u blagajni, sredstva na računima kod poslovnih banaka i ostala visoko likvidna finansijska aktiva sa dospjećem do 3 mjeseca.

(ii) Nederivatne finansijske obaveze

Finansijske obaveze (uključujući i obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha) se početno priznaju na datum transakcije na koji POK postaje ugovorna strana u skladu sa ugovornim odredbama. POK isknjižava finansijsku obavezu po izmirenju ili ukidanju ili isteku svojih ugovornih obaveza. POK ima sljedeće ne-derivatne finansijske obaveze: obaveze prema dobavljačima i druge obaveze. Takve finansijske obaveze se početno priznaju po fer vrijednosti uvećanoj za sve troškove koji se direktno pripisuju transakciji. Nakon početnog priznavanja ove finansijske obaveze se odmjeravaju po amortizovanoj vrijednosti upotrebom metode efektivne kamatne stope.

/iii/ Derivativni finansijski instrumenti

POK ne koristi derivativne finansijske instrumente u cilju zaštite od izloženosti prema deviznom riziku i riziku kamatne stope.

(i) Obezvređenje

(i) Finansijska sredstva (uključujući i potraživanja)

Finansijsko sredstvo je obezvrijeđeno ako postoje objektivni dokazi koji ukazuju na nastanak obezvređenja nakon inicijalnog priznavanja sredstva, gdje obezvređenje ima negativan efekat na procijenjene buduće gotovinske tokove povezane sa sredstvom koji mogu pouzdano da se procijene. Obezvređenje povezano sa finansijskim sredstvom koje se odmjerava po amortizovanom trošku se obračunava kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih gotovinskim tokova diskontovanih po prvobitnoj efektivnoj kamatnoj stopi datog sredstva. Gubici se priznaju u bilansu uspjeha i prikazuju se okviru rezervisanja za ispravku vrijednosti potraživanja.

(ii) Ne-finansijska sredstva

Knjigovodstvena vrijednost ne-finansijskih sredstava, zaliha i odloženih poreskih sredstava POK se testira na dan bilansa stanja da bi se utvrdilo da li postoji eventualno obezvređenje vrijednosti. Ukoliko je to slučaj, nadoknadiva vrijednost sredstava POK se procjenjuje. Nadoknadiva vrijednost sredstva ili organizacione jedinice koja generiše prihode predstavlja veću vrijednost između upotrebne vrijednosti i poštene vrijednosti, umanjene za troškove prodaje.

Pri procjeni upotrebne vrijednosti, procijenjeni budući prilivi gotovine se diskontuju do njihove sadašnje vrijednosti korišćenjem diskontne stope prije poreza koja je u skladu sa aktuelnom vremenskom vrijednošću novca na tržištu i rizicima koji su vezani za sredstvo.

(j) Pozitivne i negativne kursne razlike

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja su preračunati u EUR primjenom zvaničnih deviznih kurseva, važećih na dan bilansa stanja. Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursovima važećim na dan poslovne promjene. Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine knjiže se u korist ili na teret bilansa uspjeha.

(k) Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju u bilansu stanja u momentu kada POK ima pravnu ili stvarnu obavezu koja se može pouzdano procijeniti, nastalu kao rezultat prošlih događaja, i kada je vjerovatno da će podmirenje obaveze zahtijevati odliv sredstava s ekonomskim koristima. Rezervisanja se obračunavaju diskontovanjem očekivanih budućih tokova gotovine po poreskoj stopi prije oporezivanja koja odražava tekuću tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike koji su specifični za datu obavezu.

(l) Oporezivanje

Oporezivanje je sprovedeno u skladu sa zakonima Crne Gore. Shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list Republike Crne Gore", 055/16 od 17.08.2016) Član 6 (1) Porez na dobit ne plaćaju sportski klubovi, sportska društva i savezi. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list Republike Crne Gore", br.073/19 od 27.12.2019, član 26, plaćanja PDV su oslobođene usluge od javnog interesa, i to se odnosi na usluge vezane za sport i sportsko vaspitanje koje obavljaju neprofitne organizacije (savezi, udruženja i dr.); POK plaća porez na imovinu i poreze i doprinose na zarade.

4. Upravljanje finansijskim rizicima

(a) Pregled

POK je izložen sledećim rizicima zbog svog korišćenja finansijskih instrumenata:

- kreditni rizik;
- rizik likvidnosti i
- tržišni rizik.

U ovoj napomeni su predstavljene informacije o izloženosti POK na svaki od navedenih rizika, ciljevi, politike i procesi POK za mjerenje i upravljanje rizikom. Dodatna kvantitativna objelodanjivanja su uključena u ove finansijske iskaze.

Rukovodstvo POK ima sveobuhvatnu odgovornost za formiranje i nadzor okvira za upravljanje rizicima. Zbog jednostavnosti poslovanja POK i uslova okruženja u kojem POK posluje, ne postoje posebna tijela koja su formirana unutar POK za razvoj i nadzor politika upravljanja rizicima. Kroz svoje standarde i procedure upravljanja i obuke POK ima cilj da razvije disciplinovano i konstruktivno kontrolno okruženje u kome svi zaposleni razumiju svoje uloge i obaveze.

(b) Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka POK-a kao rezultat kašnjenja klijenata ili druge ugovorne strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za izloženost POK po osnovu potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza.

Na dan 31. decembar 2019. godine POK nema izloženost kreditnom riziku.

/ii/ Garancije

Politika POK je da ne izdaje finansijske garancije drugim licima.

(c) Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja rizik da POK neće biti u stanju da izmiri svoje finansijske obaveze po njihovom dospelju. Pristup POK upravljanju rizikom likvidnosti ima za cilj da se uvijek obezbijedi, u mjeri u kojoj je to moguće, adekvatna likvidnost za izmirenje obaveza po njihovom dospelju, kako pod uobičajenim tako i pod vanrednim okolnostima, bez nastanka neprihvatljivih gubitaka ili rizika od narušavanja reputacije POK.

(d) Tržišni rizici

Zbog prirode svog poslovanja POK nije izložen tržišnom riziku.

4.1. Pravična (fer) vrijednost

Poslovna politika POK je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti

Rukovodstvo POK procjenjuje rizike i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrijednosti.

Rukovodstvo POK smatra da iznosi u priloženim finansijskim iskazima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

5. Ostali poslovni prihodi -

U EUR	2019.	2018.
Prihod od donacija	193.469	153.713
Prihod od sponzorstva	15.000	-
Prihodi od refundacija zarade	6.052	1.363
Ukupno	214.521	155.076

6. Troškovi materijala

U EUR	2019.	2018.
Drugi troškovi rež.mater./sportske opr	14.612	9.583
Troškovi goriva za vozila	3.631	3.251
Troškovi električne energije	128	130
Troškovi kancelarijskog materijala	119	292
Troškovi materijala za održavanje higijene	30	
Ukupno	18.520	13.256

7. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

U EUR	2019.	2018.
Troškovi naknada po osn.Ug.o djelu	30.587	21.630
Troškovi neto zarada za redovan rad	6.000	1.623
Trošk.por.i dopr.zarada i nakn.zarada	3.806	1.054
Trosk.prireza na porez zarade	120	34
Ukupno	40.515	24.341

8. Ostali poslovni rashodi

U EUR	2019.	2018.
Troškovi turnira, takmičenja, seminara	63.847	48.455
Troškovi za realiz. zajedn progr. trenažnih p	26.190	29.752
Stipendije sportistima, studentima	21.600	19.200
Troškovi usluga prevoza u inostranstvu	12.732	9.835
Troškovi hranarine sport. amaterima	5.160	4.695
Troškovi reprezentacije u zemlji	2.046	1.498
Bankarske usluge	1.730	1.022
Pomoć (zdrav. hum. obraz. sportske...)	1.272	1.540
Troškovi PTT usluga u zemlji	1.178	1.443
Troškovi usluga održavanja osnovnih sreds	977	1.570
Troškovi usluga racunovodstva i revizije	850	1.090
Troškovi drugih neproizvodnih usluga	621	264
Troškovi savjetovanja i drugih intelektualni	549	54
Troškovi platnog prometa u zemlji	484	398
Troškovi usluga prevoza u zemlji	467	-
Drugi troškovi usluga održavanja	445	183
Troškovi taxi, rent-a-car	220	106
Troškovi štampanja i fotokopiranja	200	1.278
Troškovi poreza na imovinu	52	77
Takse (adm. reg. i dr.)	21	145
Drugi troškovi transportnih usluga	13	141
Troškovi zdravstvenih usluga	8	
Drugi troškovi reklame i propagande	5	1.465
Troškovi zakupa sportskih hala i dvorana	-	490
Troškovi zakupa poslovnog inventara i opr	-	999
Drugi troškovi premija osiguranja	-	59
Drugi troškovi članarina	-	510
Ukupno	140.537	126.270

9. Nekretnine, postrojenja i oprema

	Građevinski objekti	Oprema	Vozila	Ukupno
Nabavna vrijednost				
Početno stanje 01.01.2019.	51.442	3.631	15.079	70.151
Otuđenja	-	-	(5.778)	(5.778)
Stanje na dan 31.12.2019.	51.442	3.631	9.301	64.373
Ispravka vrednosti				
Početno stanje 01.01.2019.	3.216	600	6.594	10.410
Amortizacija	1.144	600	1.435	3.179
Otuđenja	-	-	(4.828)	(4.828)
Stanje na dan 31.12.2019.	4.288	1.200	3.202	8.690
Sadašnja vrednost				
Na dan 31.12.2018.	48.226	3.031	8.485	59.741
Na dan 31.12.2019.	47.082	2.431	6.100	55.612

Stan upisan na katastarskoj parceli br. 3880/3 KO Podgorica i registrovano u listu nepokretnosti br. 7302, skladu sa Sporazumom o sudskom poravnanju br P.br 5605/11 od 14.02.2013.godine zaključen u Osnovnom sudu u Podgorici.

10. Potraživanja

U EUR	2019.	2018.
Potraživanja business kartica	187	204
Ukupno	187	204

11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

U EUR	2019.	2018.
Tekući računi	167	183
Devizni računi	2.761	103
Prelazni račun-pazar		
	2.928	286
Ukupno		

12. Kapital

Osnovni kapital POK na dan 31. decembar 2019. godine je u iznosu od EUR 51.441

13. Obaveze iz poslovanja

U EUR	2019.	2018.
Dobavljači u zemlji	222	-
		-
Ukupno	222	

14. Sudski sporovi

Na dan 31.12.2019. godine POK nema sudskih sporova.

15. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo događaja nakon datuma bilansa stanja koji bi uticali na finansijske iskaze za 2019. godinu ili koji bi zahtijevali naknadna objelodanjivanja.

U Podgorici, 12. mart 2020. godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog
iskaza

Odgovorno lice

